

## 2024 AnceLL Product and Price List

rev3206

### Antibodies and Conjugates

#### anti-Human Antibodies

Product Group	Form	Catalog #	Clone	Size	\$ U.S.
<b>anti-human bcl-2</b> Clone: Bcl-2/100	Pur WA	<b>357-020</b>	Bcl-2/100	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>357-030</b>	Bcl-2/100	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>357-040</b>	Bcl-2/100	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>357-050</b>	Bcl-2/100	120 tests	<b>\$350</b>
<b>anti-human CD1b</b> Clone: SN13	Pur WA	<b>142-020</b>	SN13	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>142-030</b>	SN13	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>142-040</b>	SN13	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>142-050</b>	SN13	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD2</b> Clone: 1E7E8	Pur/PF	<b>142-820</b>	SN13	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>143-020</b>	1E7E8	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>143-030</b>	1E7E8	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>143-040</b>	1E7E8	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD3</b> Clone: UCHT1	PE	<b>143-050</b>	1E7E8	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>143-820</b>	1E7E8	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>144-020</b>	UCHT1	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>144-030</b>	UCHT1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD1a</b> Clone: CB-T6	FITC	<b>144-040</b>	UCHT1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>144-050</b>	UCHT1	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>144-060</b>	UCHT1	120 tests	<b>\$350</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>144-520</b>	UCHT1	100 ug	<b>\$745</b>
	Fab	<b>144-580</b>	UCHT1	100 ug	<b>\$745</b>
	Pur/PF	<b>144-820</b>	UCHT1	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>145-020</b>	CB-T6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD1c</b> Clone: M241	Biotin	<b>145-030</b>	CB-T6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>145-040</b>	CB-T6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>145-050</b>	CB-T6	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>145-820</b>	CB-T6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD4</b> Clone: QS4120	Pur WA	<b>146-020</b>	M241	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>146-030</b>	M241	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>146-040</b>	M241	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>146-050</b>	M241	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD4</b> Clone: QS4120	Pur/PF	<b>146-820</b>	M241	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>147-020</b>	QS4120	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>147-030</b>	QS4120	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>147-040</b>	QS4120	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD4</b> Clone: QS4120	PE	<b>147-050</b>	QS4120	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>147-060</b>	QS4120	120 tests	<b>\$350</b>

<b>anti-human CD4</b> Clone: M-T441	PE-Cy7	<b>147-070</b>	QS4120	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>147-820</b>	QS4120	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>148-020</b>	M-T441	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>148-030</b>	M-T441	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>148-040</b>	M-T441	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>148-050</b>	M-T441	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD5</b> Clone: UCHT2	APC	<b>148-060</b>	M-T441	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>148-820</b>	M-T441	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>150-020</b>	UCHT2	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>150-030</b>	UCHT2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>150-040</b>	UCHT2	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>150-050</b>	UCHT2	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD6</b> Clone: 3F7B6	Pur/PF	<b>150-820</b>	UCHT2	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>151-020</b>	3F7B6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>151-030</b>	3F7B6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>151-040</b>	3F7B6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>151-050</b>	3F7B6	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>151-820</b>	3F7B6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD7</b> Clone: 3A1E	Pur WA	<b>152-020</b>	3A1E	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>152-030</b>	3A1E	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>152-040</b>	3A1E	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>152-050</b>	3A1E	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>152-820</b>	3A1E	100 ug	<b>\$200</b>
	<b>anti-human CD8</b> Clone: UCHT4	Pur WA	<b>153-020</b>	UCHT4	100 ug
Biotin		<b>153-030</b>	UCHT4	100 ug	<b>\$235</b>
FITC		<b>153-040</b>	UCHT4	120 tests	<b>\$235</b>
PE		<b>153-050</b>	UCHT4	120 tests	<b>\$300</b>
Pur/PF		<b>153-820</b>	UCHT4	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD8</b> Clone: 14		Pur WA	<b>154-020</b>	14	100 ug
	Biotin	<b>154-030</b>	14	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>154-040</b>	14	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>154-050</b>	14	120 tests	<b>\$300</b>
	PE-Cy7	<b>154-070</b>	14	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>154-820</b>	14	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD49b</b> Clone: HAS6	Pur WA	<b>155-020</b>	HAS6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>155-030</b>	HAS6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>155-040</b>	HAS6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>155-050</b>	HAS6	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>155-820</b>	HAS6	100 ug	<b>\$200</b>
	<b>anti-human CD9</b> Clone: SN4	Pur WA	<b>156-020</b>	SN4	100 ug
Biotin		<b>156-030</b>	SN4	100 ug	<b>\$300</b>
FITC		<b>156-040</b>	SN4	120 tests	<b>\$300</b>
PE		<b>156-050</b>	SN4	120 tests	<b>\$375</b>
Pur/PF		<b>156-820</b>	SN4	100 ug	<b>\$275</b>
<b>anti-human CD10</b> Clone: SN5c		Pur WA	<b>157-020</b>	SN5c	100 ug
	Biotin	<b>157-030</b>	SN5c	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>157-040</b>	SN5c	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>157-050</b>	SN5c	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>157-820</b>	SN5c	100 ug	<b>\$200</b>
	<b>anti-human CD11a</b> Clone: 38	Pur WA	<b>158-020</b>	38	100 ug
Biotin		<b>158-030</b>	38	100 ug	<b>\$235</b>

	FITC	<b>158-040</b>	38	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>158-050</b>	38	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>158-820</b>	38	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD11b</b>	Pur WA	<b>159-020</b>	ICRF44	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: ICRF44	Biotin	<b>159-030</b>	ICRF44	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>159-040</b>	ICRF44	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>159-050</b>	ICRF44	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>159-060</b>	ICRF44	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>159-820</b>	ICRF44	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD11c</b>	Pur WA	<b>160-020</b>	3.9	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 3.9	Biotin	<b>160-030</b>	3.9	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>160-040</b>	3.9	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>160-050</b>	3.9	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>160-060</b>	3.9	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>160-820</b>	3.9	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD13</b>	Pur WA	<b>162-020</b>	22A5	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 22A5	Biotin	<b>162-030</b>	22A5	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>162-040</b>	22A5	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>162-050</b>	22A5	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>162-060</b>	22A5	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>162-820</b>	22A5	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD14</b>	Pur WA	<b>163-020</b>	UCHM1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: UCHM1	Biotin	<b>163-030</b>	UCHM1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>163-040</b>	UCHM1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>163-050</b>	UCHM1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>163-820</b>	UCHM1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD15</b>	Pur WA	<b>164-020</b>	AHN1.1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: AHN1.1	Biotin	<b>164-030</b>	AHN1.1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>164-040</b>	AHN1.1	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>164-820</b>	AHN1.1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD16</b>	Pur WA	<b>165-020</b>	3G8	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 3G8	Biotin	<b>165-030</b>	3G8	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>165-040</b>	3G8	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>165-050</b>	3G8	120 tests	<b>\$300</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>165-520</b>	3G8	100 ug	<b>\$795</b>
	Fab-Biotin	<b>165-530</b>	3G8	100 ug	<b>\$950</b>
	Fab	<b>165-580</b>	3G8	100 ug	<b>\$795</b>
	Pur/PF	<b>165-820</b>	3G8	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD17</b>	Pur WA	<b>166-020</b>	Huly-m13	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: Huly-m13	Biotin	<b>166-030</b>	Huly-m13	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>166-040</b>	Huly-m13	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>166-820</b>	Huly-m13	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD18</b>	Pur WA	<b>167-020</b>	IB4	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: IB4	Biotin	<b>167-030</b>	IB4	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>167-040</b>	IB4	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>167-050</b>	IB4	120 tests	<b>\$300</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>167-520</b>	IB4	100 ug	<b>\$745</b>
	Fab	<b>167-580</b>	IB4	100 ug	<b>\$745</b>
	Pur/PF	<b>167-820</b>	IB4	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD19</b>	Pur WA	<b>168-020</b>	BU12	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BU12	Biotin	<b>168-030</b>	BU12	100 ug	<b>\$235</b>

	FITC	<b>168-040</b>	BU12	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>168-050</b>	BU12	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>168-060</b>	BU12	120 tests	<b>\$350</b>
<b>anti-human CD21</b> Clone: BU33	Pur/PF	<b>168-820</b>	BU12	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>170-020</b>	BU33	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>170-030</b>	BU33	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>170-040</b>	BU33	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>170-050</b>	BU33	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD22</b> Clone: RFB4	Pur/PF	<b>170-820</b>	BU33	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>171-020</b>	RFB4	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>171-030</b>	RFB4	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>171-040</b>	RFB4	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>171-050</b>	RFB4	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD23</b> Clone: BU38	Pur/PF	<b>171-820</b>	RFB4	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>172-020</b>	BU38	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>172-030</b>	BU38	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>172-040</b>	BU38	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>172-050</b>	BU38	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD24</b> Clone: BA-1	Pur/PF	<b>172-820</b>	BU38	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>173-020</b>	BA-1	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>173-030</b>	BA-1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>173-040</b>	BA-1	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>173-820</b>	BA-1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD25</b> Clone: 7G7B6	Pur WA	<b>174-020</b>	7G7B6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>174-030</b>	7G7B6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>174-040</b>	7G7B6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>174-050</b>	7G7B6	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>174-060</b>	7G7B6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>174-820</b>	7G7B6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD26</b> Clone: 202.36	Pur WA	<b>175-020</b>	202.36	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>175-030</b>	202.36	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>175-040</b>	202.36	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>175-050</b>	202.36	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>175-820</b>	202.36	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD27</b> Clone: M-T271	Pur WA	<b>176-020</b>	M-T271	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>176-030</b>	M-T271	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>176-040</b>	M-T271	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>176-050</b>	M-T271	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>176-820</b>	M-T271	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD28</b> Clone: ANC28.1/5D10	Pur WA	<b>177-020</b>	ANC28.1/5D10	100 ug	<b>\$275</b>
	Biotin	<b>177-030</b>	ANC28.1/5D10	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>177-040</b>	ANC28.1/5D10	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>177-050</b>	ANC28.1/5D10	120 tests	<b>\$350</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>177-520</b>	ANC28.1/5D10	100 ug	<b>\$745</b>
	Pur/PF	<b>177-820</b>	ANC28.1/5D10	100 ug	<b>\$275</b>
<b>anti-human CD29</b> Clone: 4B7R	Pur WA	<b>178-020</b>	4B7R	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>178-030</b>	4B7R	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>178-040</b>	4B7R	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>178-050</b>	4B7R	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>178-820</b>	4B7R	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD30</b>	Pur WA	<b>179-020</b>	AC10	100 ug	<b>\$200</b>

Clone: AC10	Biotin	<b>179-030</b>	AC10	100 ug	<b>\$235</b>
	PE	<b>179-050</b>	AC10	120 tests	<b>\$375</b>
	APC	<b>179-060</b>	AC10	120 tests	<b>\$375</b>
	Pur/PF	<b>179-820</b>	AC10	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD31</b>	Pur WA	<b>180-020</b>	158-2B3	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 158-2B3	Biotin	<b>180-030</b>	158-2B3	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>180-040</b>	158-2B3	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>180-050</b>	158-2B3	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>180-820</b>	158-2B3	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD32</b>	Pur WA	<b>181-020</b>	7.3	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 7.3	Biotin	<b>181-030</b>	7.3	100 ug	<b>\$235</b>
	PE	<b>181-050</b>	7.3	120 tests	<b>\$300</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>181-520</b>	7.3	100 ug	<b>\$795</b>
	Fab	<b>181-580</b>	7.3	100 ug	<b>\$795</b>
	Pur/PF	<b>181-820</b>	7.3	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD34</b>	Pur WA	<b>183-020</b>	43A1	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: 43A1	Biotin	<b>183-030</b>	43A1	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>183-040</b>	43A1	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>183-050</b>	43A1	120 tests	<b>\$350</b>
	APC	<b>183-060</b>	43A1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>183-820</b>	43A1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD35</b>	Pur WA	<b>184-020</b>	E11	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: E11	Biotin	<b>184-030</b>	E11	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>184-040</b>	E11	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>184-050</b>	E11	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>184-820</b>	E11	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD36</b>	Pur WA	<b>185-020</b>	SM0	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: SMO	Biotin	<b>185-030</b>	SM0	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>185-040</b>	SM0	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>185-820</b>	SM0	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD37</b>	Pur WA	<b>186-020</b>	IPO-24	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: IPO-24	Biotin	<b>186-030</b>	IPO-24	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>186-040</b>	IPO-24	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>186-050</b>	IPO-24	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>186-820</b>	IPO-24	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD38</b>	Pur WA	<b>187-020</b>	AT1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: AT1	Biotin	<b>187-030</b>	AT1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>187-040</b>	AT1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>187-050</b>	AT1	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>187-060</b>	AT1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>187-820</b>	AT1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD39</b>	Pur WA	<b>188-020</b>	BU61	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BU61	Biotin	<b>188-030</b>	BU61	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>188-040</b>	BU61	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>188-050</b>	BU61	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>188-820</b>	BU61	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD40</b>	Pur WA	<b>189-020</b>	BE-1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BE-1	Biotin	<b>189-030</b>	BE-1	100 ug	<b>\$235</b>
	PE	<b>189-050</b>	BE-1	120 tests	<b>Discontinued</b>
	Pur/PF	<b>189-820</b>	BE-1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD40</b>	Pur WA	<b>300-020</b>	EA-5	100 ug	<b>\$200</b>

Clone: EA-5	Biotin	<b>300-030</b>	EA-5	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>300-040</b>	EA-5	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>300-050</b>	EA-5	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>300-820</b>	EA-5	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD41a</b>	Pur WA	<b>190-020</b>	96.2C1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 96.2C1	Biotin	<b>190-030</b>	96.2C1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>190-040</b>	96.2C1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>190-050</b>	96.2C1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>190-820</b>	96.2C1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD43</b>	Pur WA	<b>192-020</b>	DFT1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: DFT1	Biotin	<b>192-030</b>	DFT1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>192-040</b>	DFT1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>192-050</b>	DFT1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>192-820</b>	DFT1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD44</b>	Pur WA	<b>193-020</b>	BU52	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BU52	Biotin	<b>193-030</b>	BU52	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>193-040</b>	BU52	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>193-050</b>	BU52	120 tests	<b>\$300</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>193-520</b>	BU52	100 ug	<b>\$745</b>
	Fab	<b>193-580</b>	BU52	100 ug	<b>\$745</b>
	Pur/PF	<b>193-820</b>	BU52	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD44</b>	Pur WA	<b>352-020</b>	BU75	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BU75	Biotin	<b>352-030</b>	BU75	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>352-040</b>	BU75	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>352-050</b>	BU75	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>352-820</b>	BU75	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD45</b>	Pur WA	<b>196-020</b>	C11	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: C11	Biotin	<b>196-030</b>	C11	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>196-040</b>	C11	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>196-050</b>	C11	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>196-060</b>	C11	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>196-820</b>	C11	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD45R</b>	Pur WA	<b>195-020</b>	351C5	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 351C5	Biotin	<b>195-030</b>	351C5	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>195-040</b>	351C5	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>195-820</b>	351C5	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD45RA</b>	Pur WA	<b>394-020</b>	158.4D3	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 158.4D3	Biotin	<b>394-030</b>	158.4D3	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>394-040</b>	158.4D3	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>394-050</b>	158.4D3	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>394-820</b>	158.4D3	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD45RO</b>	Pur WA	<b>194-020</b>	UCHL1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: UCHL1	Biotin	<b>194-030</b>	UCHL1	100 ug	<b>\$275</b>
	FITC	<b>194-040</b>	UCHL1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>194-050</b>	UCHL1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>194-820</b>	UCHL1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD46</b>	Pur WA	<b>197-020</b>	169-1-E4.3	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 169-1-E4.3	Biotin	<b>197-030</b>	169-1-E4.3	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>197-040</b>	169-1-E4.3	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>197-050</b>	169-1-E4.3	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>197-820</b>	169-1-E4.3	100 ug	<b>\$200</b>

<b>anti-human CD47</b> Clone: ANC2F6	Pur WA	<b>198-020</b>	ANC2F6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>198-030</b>	ANC2F6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>198-040</b>	ANC2F6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>198-050</b>	ANC2F6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>198-820</b>	ANC2F6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD48</b> Clone: 5-4.8	Pur WA	<b>199-020</b>	5-4.8	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>199-030</b>	5-4.8	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>199-040</b>	5-4.8	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>199-050</b>	5-4.8	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>199-820</b>	5-4.8	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD49d</b> Clone: BU49	Pur WA	<b>200-020</b>	BU49	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>200-030</b>	BU49	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>200-040</b>	BU49	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>200-050</b>	BU49	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>200-820</b>	BU49	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD49f</b> Clone: BQ16	Pur WA	<b>356-020</b>	BQ16	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>356-030</b>	BQ16	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>356-040</b>	BQ16	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>356-050</b>	BQ16	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>356-820</b>	BQ16	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD50</b> Clone: 186-2G9	Pur WA	<b>201-020</b>	186-2G9	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>201-030</b>	186-2G9	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>201-040</b>	186-2G9	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>201-050</b>	186-2G9	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>201-820</b>	186-2G9	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD51</b> Clone: P2W7	Pur WA	<b>202-020</b>	P2W7	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>202-030</b>	P2W7	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>202-040</b>	P2W7	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>202-050</b>	P2W7	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>202-820</b>	P2W7	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD53</b> Clone: 63.5A3	Pur WA	<b>204-020</b>	63.5A3	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>204-030</b>	63.5A3	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>204-040</b>	63.5A3	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>204-050</b>	63.5A3	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>204-820</b>	63.5A3	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD54 (D1)</b> Clone: 15.2	Pur WA	<b>205-020</b>	15.2	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>205-030</b>	15.2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>205-040</b>	15.2	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>205-050</b>	15.2	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>205-820</b>	15.2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD54 (D2)</b> Clone: 8.4A6	Pur WA	<b>206-020</b>	8.4A6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>206-030</b>	8.4A6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>206-040</b>	8.4A6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>206-050</b>	8.4A6	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>206-820</b>	8.4A6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD55</b> Clone: 67	Pur WA	<b>207-020</b>	67	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>207-030</b>	67	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>207-040</b>	67	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>207-050</b>	67	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>207-820</b>	67	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD56</b>	Pur WA	<b>208-020</b>	ERIC-1	100 ug	<b>\$200</b>

Clone: ERIC-1	Biotin	<b>208-030</b>	ERIC-1	100 ug	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>208-820</b>	ERIC-1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD56</b>	Pur WA	<b>308-020</b>	ANC7C7	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: ANC7C7	Biotin	<b>308-030</b>	ANC7C7	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>308-820</b>	ANC7C7	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD57</b>	Pur WA	<b>209-020</b>	NK-1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: NK-1	Biotin	<b>209-030</b>	NK-1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>209-040</b>	NK-1	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>209-820</b>	NK-1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD58(LFA-3)</b>	Pur WA	<b>210-020</b>	TS2	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: TS2	Biotin	<b>210-030</b>	TS2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>210-040</b>	TS2	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>210-050</b>	TS2	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>210-820</b>	TS2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD59</b>	Pur WA	<b>211-020</b>	BRA-10G	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: BRA-10G	Biotin	<b>211-030</b>	BRA-10G	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>211-040</b>	BRA-10G	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>211-050</b>	BRA-10G	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>211-820</b>	BRA-10G	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD60</b>	Pur WA	<b>212-020</b>	UM4D4	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: UM4D4	Biotin	<b>212-030</b>	UM4D4	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>212-040</b>	UM4D4	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>212-820</b>	UM4D4	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD62E</b>	Pur WA	<b>240-020</b>	HAE-1f	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: HAE-1f	Biotin	<b>240-030</b>	HAE-1f	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>240-040</b>	HAE-1f	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>240-050</b>	HAE-1f	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>240-820</b>	HAE-1f	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD62L</b>	Pur WA	<b>261-020</b>	LAM1-116	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: LAM1-116	Biotin	<b>261-030</b>	LAM1-116	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>261-040</b>	LAM1-116	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>261-050</b>	LAM1-116	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>261-060</b>	LAM1-116	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>261-820</b>	LAM1-116	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD63</b>	Pur WA	<b>215-020</b>	AHN16.1	100 ug	<b>\$275</b>
Clone: AHN16.1	Biotin	<b>215-030</b>	AHN16.1	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>215-040</b>	AHN16.1	120 tests	<b>\$300</b>
	PE	<b>215-050</b>	AHN16.1	120 tests	<b>\$375</b>
	Pur/PF	<b>215-820</b>	AHN16.1	100 ug	<b>\$275</b>
<b>anti-human CD64</b>	Pur WA	<b>216-020</b>	10.1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 10.1	Biotin	<b>216-030</b>	10.1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>216-040</b>	10.1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>216-050</b>	10.1	120 tests	<b>\$300</b>
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>216-520</b>	10.1	100 ug	<b>\$795</b>
	Fab-Biotin	<b>216-530</b>	10.1	100 ug	<b>\$950</b>
	Fab	<b>216-580</b>	10.1	100 ug	<b>\$795</b>
	Pur/PF	<b>216-820</b>	10.1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b>	Pur WA	<b>217-020</b>	ANC1D5	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC1D5	Biotin	<b>217-030</b>	ANC1D5	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>217-040</b>	ANC1D5	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>217-050</b>	ANC1D5	120 tests	<b>\$350</b>



<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b> Clone: ANC3C5	Pur/PF	<b>217-820</b>	ANC1D5	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>219-020</b>	ANC3C5	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>219-030</b>	ANC3C5	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>219-040</b>	ANC3C5	120 tests	<b>\$325</b>
<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b> Clone: ANC4A4	Pur/PF	<b>219-820</b>	ANC3C5	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>220-020</b>	ANC4A4	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>220-030</b>	ANC4A4	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>220-040</b>	ANC4A4	120 tests	<b>\$325</b>
<b>anti-human CD69</b> Clone: HP-4B3	Pur/PF	<b>220-820</b>	ANC4A4	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>221-020</b>	HP-4B3	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>221-030</b>	HP-4B3	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>221-040</b>	HP-4B3	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD70</b> Clone: BU69	PE	<b>221-050</b>	HP-4B3	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>221-820</b>	HP-4B3	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>222-020</b>	BU69	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>222-030</b>	BU69	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD71</b> Clone: DF1513	FITC	<b>222-040</b>	BU69	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>222-050</b>	BU69	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>222-060</b>	BU69	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>222-820</b>	BU69	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD74</b> Clone: M-B741	Pur WA	<b>223-020</b>	DF1513	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>223-030</b>	DF1513	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>223-040</b>	DF1513	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>223-050</b>	DF1513	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human CD75</b> Clone: LN1	Pur/PF	<b>223-820</b>	DF1513	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>226-020</b>	M-B741	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>226-030</b>	M-B741	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>226-040</b>	M-B741	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD75</b> Clone: LN1	PE	<b>226-050</b>	M-B741	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>226-820</b>	M-B741	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>228-020</b>	LN1	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>228-030</b>	LN1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD79a</b> Clone: ZL7-4	FITC	<b>228-040</b>	LN1	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>228-820</b>	LN1	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>235-020</b>	ZL7-4	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>235-030</b>	ZL7-4	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD79b</b> Clone: SN8	FITC	<b>235-040</b>	ZL7-4	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>235-050</b>	ZL7-4	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>235-820</b>	ZL7-4	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>301-020</b>	SN8	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD80 (B7-1)</b> Clone: P1.H1.A1.A1	Biotin	<b>301-030</b>	SN8	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>301-040</b>	SN8	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>301-050</b>	SN8	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>301-820</b>	SN8	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD81</b> Clone: 1.3.3.22	Pur WA	<b>110-020</b>	P1.H1.A1.A1	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>110-030</b>	P1.H1.A1.A1	100 ug	<b>\$325</b>
	PE	<b>110-050</b>	P1.H1.A1.A1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>110-820</b>	P1.H1.A1.A1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD81</b> Clone: 1.3.3.22	Pur WA	<b>302-020</b>	1.3.3.22	100 ug	<b>\$275</b>
	Biotin	<b>302-030</b>	1.3.3.22	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>302-040</b>	1.3.3.22	120 tests	<b>\$300</b>

	PE	<b>302-050</b>	1.3.3.22	120 tests	<b>\$375</b>
	Pur/PF	<b>302-820</b>	1.3.3.22	100 ug	<b>\$275</b>
<b>anti-human CD83</b>	Pur WA	<b>304-020</b>	HB15e	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: HB15e	Biotin	<b>304-030</b>	HB15e	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>304-040</b>	HB15e	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>304-050</b>	HB15e	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>304-820</b>	HB15e	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD84</b>	Pur WA	<b>305-020</b>	152.1D5	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: 152.1D5	Biotin	<b>305-030</b>	152.1D5	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>305-040</b>	152.1D5	120 tests	<b>\$300</b>
	PE	<b>305-050</b>	152.1D5	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>305-820</b>	152.1D5	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD86</b>	Pur WA	<b>307-020</b>	BU63	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: BU63	Biotin	<b>307-030</b>	BU63	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>307-040</b>	BU63	120 tests	<b>\$300</b>
	PE	<b>307-050</b>	BU63	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>307-820</b>	BU63	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD94</b>	Pur WA	<b>315-020</b>	HP-3D9	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: HP-3D9	Biotin	<b>315-030</b>	HP-3D9	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>315-040</b>	HP-3D9	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>315-050</b>	HP-3D9	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>315-820</b>	HP-3D9	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD95</b>	Pur WA	<b>316-020</b>	ANC95.1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: ANC95.1	Biotin	<b>316-030</b>	ANC95.1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>316-040</b>	ANC95.1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>316-050</b>	ANC95.1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>316-820</b>	ANC95.1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD98</b>	Pur WA	<b>319-020</b>	UM7F8	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: UM7F8	Biotin	<b>319-030</b>	UM7F8	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>319-040</b>	UM7F8	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>319-050</b>	UM7F8	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>319-820</b>	UM7F8	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD100</b>	Pur WA	<b>321-020</b>	133-1C6	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: 133-1C6	Biotin	<b>321-030</b>	133-1C6	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>321-040</b>	133-1C6	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>321-820</b>	133-1C6	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD104</b>	Pur WA	<b>325-020</b>	UMA9	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: UMA9	Biotin	<b>325-030</b>	UMA9	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>325-040</b>	UMA9	120 tests	<b>\$300</b>
	PE	<b>325-050</b>	UMA9	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>325-820</b>	UMA9	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD105</b>	Pur WA	<b>326-020</b>	SN6	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: SN6	Biotin	<b>326-030</b>	SN6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>326-040</b>	SN6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>326-050</b>	SN6	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>326-060</b>	SN6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>326-820</b>	SN6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD106</b>	Pur WA	<b>327-020</b>	1.G11B1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 1.G11B1	Biotin	<b>327-030</b>	1.G11B1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>327-040</b>	1.G11B1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>327-050</b>	1.G11B1	120 tests	<b>\$300</b>

<b>anti-human CD117</b> Clone: 57A5	Pur/PF	<b>327-820</b>	1.G11B1	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>338-020</b>	57A5	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>338-030</b>	57A5	100 ug	<b>\$235</b>
	PE	<b>338-050</b>	57A5	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>338-060</b>	57A5	120 tests	<b>\$350</b>
<b>anti-human CD122</b> Clone: 9A2	Pur/PF	<b>338-820</b>	57A5	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>343-020</b>	9A2	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>343-030</b>	9A2	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>343-820</b>	9A2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD127</b> Clone: ANC8F2	Pur WA	<b>348-020</b>	ANC8F2	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>348-030</b>	ANC8F2	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>348-040</b>	ANC8F2	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>348-050</b>	ANC8F2	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>348-820</b>	ANC8F2	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD133(AC133)</b> Clone: ANC9C5	Pur WA	<b>363-020</b>	ANC9C5	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>363-030</b>	ANC9C5	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>363-040</b>	ANC9C5	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>363-050</b>	ANC9C5	120 tests	<b>\$350</b>
	APC	<b>363-060</b>	ANC9C5	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>363-820</b>	ANC9C5	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>355-020</b>	BerAct35	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD134(OX40)</b> Clone: BerAct35	Biotin	<b>355-030</b>	BerAct35	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>355-040</b>	BerAct35	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>355-050</b>	BerAct35	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>355-820</b>	BerAct35	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>360-020</b>	4B4-1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD137</b> Clone: 4B4-1	Biotin	<b>360-030</b>	4B4-1	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>360-040</b>	4B4-1	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>360-050</b>	4B4-1	120 tests	<b>\$350</b>
	F(ab')2	<b>360-520</b>	4B4-1	100 ug	<b>\$745</b>
	Fab	<b>360-580</b>	4B4-1	100 ug	<b>\$745</b>
	Pur/PF	<b>360-820</b>	4B4-1	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>365-020</b>	ANC5D6	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD137L</b> Clone: ANC5D6	Biotin	<b>365-030</b>	ANC5D6	100 ug	<b>\$325</b>
	PE	<b>365-050</b>	ANC5D6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>365-820</b>	ANC5D6	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur WA	<b>376-020</b>	UM-8D6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD147</b> Clone: UM-8D6	Biotin	<b>376-030</b>	UM-8D6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>376-040</b>	UM-8D6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>376-050</b>	UM-8D6	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>376-060</b>	UM-8D6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>376-820</b>	UM-8D6	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>359-020</b>	ANC152.2/8H5	100 ug	<b>\$235</b>
	<b>anti-human CD152(CTLA-4)</b> Clone: ANC152.2/8H5	Biotin	<b>359-030</b>	ANC152.2/8H5	100 ug
FITC		<b>359-040</b>	ANC152.2/8H5	120 tests	<b>\$325</b>
PE		<b>359-050</b>	ANC152.2/8H5	120 tests	<b>\$350</b>
F(ab')2		<b>359-520</b>	ANC152.2/8H5	100 ug	<b>\$745</b>
Fab		<b>359-580</b>	ANC152.2/8H5	100 ug	<b>\$745</b>
Pur/PF		<b>359-820</b>	ANC152.2/8H5	100 ug	<b>\$235</b>
Pur WA		<b>353-020</b>	24-31	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD154(CD40L)</b> Clone: 24-31	Biotin	<b>353-030</b>	24-31	100 ug	<b>\$325</b>

	FITC	<b>353-040</b>	24-31	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>353-050</b>	24-31	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>353-820</b>	24-31	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD155(PVR)</b>	Pur WA	<b>255-020</b>	ANC2B2	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC2B2	Biotin	<b>255-030</b>	ANC2B2	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>255-040</b>	ANC2B2	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>255-050</b>	ANC2B2	120 tests	<b>\$400</b>
	Pur/PF	<b>255-820</b>	ANC2B2	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD155(PVR)</b>	Pur WA	<b>350-020</b>	ANC6A3	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC6A3	Biotin	<b>350-030</b>	ANC6A3	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>350-040</b>	ANC6A3	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>350-050</b>	ANC6A3	120 tests	<b>\$400</b>
	Pur/PF	<b>350-820</b>	ANC6A3	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD161(NKR-P1A)</b>	Pur WA	<b>388-020</b>	B199.2	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: B199.2	Biotin	<b>388-030</b>	B199.2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>388-040</b>	B199.2	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>388-050</b>	B199.2	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>388-820</b>	B199.2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD165</b>	Pur WA	<b>392-020</b>	AD2	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: AD2	Biotin	<b>392-030</b>	AD2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>392-040</b>	AD2	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>392-050</b>	AD2	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>392-820</b>	AD2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD166</b>	Pur WA	<b>393-020</b>	3A6	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 3A6	Biotin	<b>393-030</b>	3A6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>393-040</b>	3A6	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>393-050</b>	3A6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>393-820</b>	3A6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD235(Glycophorin A)</b>	Pur WA	<b>122-020</b>	A63-B/C2	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: A63-B/C2	Biotin	<b>122-030</b>	A63-B/C2	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>122-040</b>	A63-B/C2	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>122-820</b>	A63-B/C2	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human CD244 (2B4)</b>	Pur WA	<b>239-020</b>	ANC244.8/8F7	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC244.8/8F7	Biotin	<b>239-030</b>	ANC244.8/8F7	100 ug	<b>\$300</b>
	FITC	<b>239-040</b>	ANC244.8/8F7	120 tests	<b>\$300</b>
	PE	<b>239-050</b>	ANC244.8/8F7	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>239-820</b>	ANC244.8/8F7	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD244 (2B4)</b>	Pur WA	<b>259-020</b>	ANC2B4/3B12	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC2B4/3B12	FITC	<b>259-040</b>	ANC2B4/3B12	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>259-820</b>	ANC2B4/3B12	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD252(OX40L)</b>	Pur WA	<b>400-020</b>	ANC10G1	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC10G1	Biotin	<b>400-030</b>	ANC10G1	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>400-040</b>	ANC10G1	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>400-050</b>	ANC10G1	120 tests	<b>\$350</b>
	APC	<b>400-060</b>	ANC10G1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>400-820</b>	ANC10G1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD257(BAFF)</b>	Pur WA	<b>266-020</b>	ANC2H3	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANC2H3	Biotin	<b>266-030</b>	ANC2H3	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>266-040</b>	ANC2H3	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>266-050</b>	ANC2H3	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>266-820</b>	ANC2H3	100 ug	<b>\$235</b>

<b>anti-human CD268 (BAFFR)</b> Clone: ANC269.2/6E6	Pur WA	<b>275-020</b>	ANC268.2/6E6	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>275-030</b>	ANC268.2/6E6	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>275-040</b>	ANC268.2/6E6	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>275-050</b>	ANC268.2/6E6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>275-820</b>	ANC268.2/6E6	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD269 (BCMA)</b> Clone: ANC3B1	Pur WA	<b>269-020</b>	ANC3B1	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>269-030</b>	ANC3B1	100 ug	<b>\$325</b>
	PE	<b>269-050</b>	ANC3B1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>269-820</b>	ANC3B1	100 ug	<b>\$235</b>
	<b>anti-human CD270(HVEM)</b> Clone: ANC3B7	Pur WA	<b>270-020</b>	ANC3B7	100 ug
Biotin		<b>270-030</b>	ANC3B7	100 ug	<b>\$325</b>
FITC		<b>270-040</b>	ANC3B7	120 tests	<b>\$325</b>
PE		<b>270-050</b>	ANC3B7	120 tests	<b>\$350</b>
Pur/PF		<b>270-820</b>	ANC3B7	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD271 (NGFR)</b> Clone: ANC271/3D7	Pur WA	<b>271-020</b>	ANC271/3D7	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>271-030</b>	ANC271/3D7	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>271-040</b>	ANC271/3D7	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>271-820</b>	ANC271/3D7	100 ug	<b>\$235</b>
	<b>anti-human CD272(BTLA)</b> Clone: ANC6E9	Pur WA	<b>272-020</b>	ANC6E9	100 ug
Biotin		<b>272-030</b>	ANC6E9	100 ug	<b>\$325</b>
FITC		<b>272-040</b>	ANC6E9	120 tests	<b>\$325</b>
PE		<b>272-050</b>	ANC6E9	120 tests	<b>\$350</b>
APC		<b>272-060</b>	ANC6E9	120 tests	<b>\$350</b>
Pur/PF		<b>272-820</b>	ANC6E9	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD272 (BTLA)</b> Clone: ANC5A5		Pur WA	<b>372-020</b>	ANC5A5	100 ug
	Biotin	<b>372-030</b>	ANC5A5	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>372-040</b>	ANC5A5	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>372-050</b>	ANC5A5	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>372-820</b>	ANC5A5	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD273(B7-DC)</b> Clone: ANC8D12	Pur WA	<b>273-020</b>	ANC8D12	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>273-030</b>	ANC8D12	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>273-040</b>	ANC8D12	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>273-820</b>	ANC8D12	100 ug	<b>\$235</b>
	<b>anti-human CD274(B7-H1)</b> Clone: ANC6H1	Pur WA	<b>274-020</b>	ANC6H1	100 ug
Biotin		<b>274-030</b>	ANC6H1	100 ug	<b>\$325</b>
FITC		<b>274-040</b>	ANC6H1	120 tests	<b>\$325</b>
PE		<b>274-050</b>	ANC6H1	120 tests	<b>\$350</b>
Pur/PF		<b>274-820</b>	ANC6H1	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD275(B7-H2)</b> Clone: ANC4E3	Pur WA	<b>263-020</b>	ANC4E3	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>263-030</b>	ANC4E3	100 ug	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>263-820</b>	ANC4E3	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD278(ICOS)</b> Clone: ANC6C6	Pur WA	<b>265-020</b>	ANC6C6	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>265-030</b>	ANC6C6	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>265-040</b>	ANC6C6	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>265-050</b>	ANC6C6	120 tests	<b>\$350</b>
	APC	<b>265-060</b>	ANC6C6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>265-820</b>	ANC6C6	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD279(PD-1)</b> Clone: ANC4H6	Pur WA	<b>279-020</b>	ANC4H6	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>279-030</b>	ANC4H6	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>279-040</b>	ANC4H6	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>279-820</b>	ANC4H6	100 ug	<b>\$200</b>

<b>anti-human CD326(EpCAM)</b> Clone: ANC8D4	Pur WA	<b>126-020</b>	ANC8D4	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>126-030</b>	ANC8D4	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>126-040</b>	ANC8D4	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>126-050</b>	ANC8D4	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>126-820</b>	ANC8D4	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human CD357(GITR)</b> Clone: ANC7D6	Pur WA	<b>268-020</b>	ANC7D6	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>268-030</b>	ANC7D6	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>268-040</b>	ANC7D6	120 tests	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>268-820</b>	ANC7D6	100 ug	<b>\$235</b>
	<b>anti-human CD357(GITR)</b> Clone: ANC5E3	Pur WA	<b>368-020</b>	ANC5E3	100 ug
Biotin		<b>368-030</b>	ANC5E3	100 ug	<b>\$325</b>
FITC		<b>368-040</b>	ANC5E3	120 tests	<b>\$325</b>
PE		<b>368-050</b>	ANC5E3	120 tests	<b>\$350</b>
Pur/PF		<b>368-820</b>	ANC5E3	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human DR3</b> Clone: ANC2D12	Pur WA	<b>250-020</b>	ANC2D12	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>250-030</b>	ANC2D12	100 ug	<b>\$325</b>
	Pur/PF	<b>250-820</b>	ANC2D12	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human FOXP3</b> Clone: ANCFX2D7	Pur WA	<b>333-020</b>	ANCFX2D7	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>333-030</b>	ANCFX2D7	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>333-040</b>	ANCFX2D7	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>333-050</b>	ANCFX2D7	120 tests	<b>\$400</b>
<b>anti-human GARP (LRRC32)</b> Clone: ANC8C9	Pur WA	<b>277-020</b>	ANC8C9	100 ug	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>277-030</b>	ANC8C9	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>277-040</b>	ANC8C9	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>277-050</b>	ANC8C9	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>277-820</b>	ANC8C9	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human Hif-1a</b> Clone: ANC10G3	Pur WA	<b>335-020</b>	ANC10G3	100 ug	<b>\$235</b>
	Pur/PF	<b>335-820</b>	ANC10G3	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human IFN gamma</b> Clone: ANC2E11	Pur WA	<b>247-020</b>	ANC2E11	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>247-030</b>	ANC2E11	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>247-040</b>	ANC2E11	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>247-050</b>	ANC2E11	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human IgA</b> Clone: Hisa43	Pur WA	<b>137-020</b>	Hisa43	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>137-030</b>	Hisa43	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>137-040</b>	Hisa43	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>137-050</b>	Hisa43	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>137-820</b>	Hisa43	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human IgG</b> Clone: ICO-97	HRP	<b>137-990</b>	Hisa43	100 ug	<b>\$415</b>
	Pur WA	<b>139-020</b>	ICO-97	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>139-030</b>	ICO-97	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>139-040</b>	ICO-97	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>139-050</b>	ICO-97	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human IgM</b> Clone: UCHB1	Pur/PF	<b>139-820</b>	ICO-97	100 ug	<b>\$200</b>
	HRP	<b>139-990</b>	ICO-97	100 ug	<b>\$415</b>
	Pur WA	<b>141-020</b>	UCHB1	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>141-030</b>	UCHB1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>141-040</b>	UCHB1	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human IL-2</b> Clone: ANC7F7	PE	<b>141-050</b>	UCHB1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>141-820</b>	UCHB1	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur WA	<b>245-020</b>	ANC7F7	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>245-030</b>	ANC7F7	100 ug	<b>\$235</b>

	FITC	<b>245-040</b>	ANC7F7	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>245-050</b>	ANC7F7	120 tests	<b>\$300</b>
<b>anti-human Kappa</b>	Pur WA	<b>136-020</b>	L1C1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: L1C1	Biotin	<b>136-030</b>	L1C1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>136-040</b>	L1C1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>136-050</b>	L1C1	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>136-820</b>	L1C1	100 ug	<b>\$200</b>
	HRP	<b>136-990</b>	L1C1	100 ug	<b>\$415</b>
<b>anti-human Lambda</b>	Pur WA	<b>138-020</b>	ICO106	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: ICO106	Biotin	<b>138-030</b>	ICO106	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>138-040</b>	ICO106	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>138-050</b>	ICO106	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>138-820</b>	ICO106	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human LTbetaR</b>	Pur WA	<b>267-020</b>	ANCLTR2/9E2	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANCLTR2/9E2	Biotin	<b>267-030</b>	ANCLTR2/9E2	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>267-040</b>	ANCLTR2/9E2	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>267-050</b>	ANCLTR2/9E2	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>267-820</b>	ANCLTR2/9E2	100 ug	<b>\$235</b>
<b>anti-human MHC Class I</b>	Pur WA	<b>121-020</b>	3F10	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: 3F10	Biotin	<b>121-030</b>	3F10	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>121-040</b>	3F10	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>121-050</b>	3F10	120 tests	<b>\$300</b>
	Pur/PF	<b>121-820</b>	3F10	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human MHC Class II</b>	Pur WA	<b>131-020</b>	TDR31.1	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: TDR31.1	Biotin	<b>131-030</b>	TDR31.1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>131-040</b>	TDR31.1	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>131-050</b>	TDR31.1	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>131-060</b>	TDR31.1	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>131-820</b>	TDR31.1	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-human p53</b>	Pur WA	<b>227-020</b>	Pab240	100 ug	<b>\$200</b>
Clone: Pab240	Biotin	<b>227-030</b>	Pab240	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>227-040</b>	Pab240	120 tests	<b>\$235</b>
<b>anti-human perforin</b>	Pur WA	<b>358-020</b>	deltaG9	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: deltaG9	Biotin	<b>358-030</b>	deltaG9	100 ug	<b>\$325</b>
	FITC	<b>358-040</b>	deltaG9	120 tests	<b>\$325</b>
	PE	<b>358-050</b>	deltaG9	120 tests	<b>\$350</b>
<b>anti-human TCR C beta 1</b>	Pur WA	<b>101-020</b>	Jovi-1	100 ug	<b>\$325</b>
Clone: Jovi-1	Biotin	<b>101-030</b>	Jovi-1	100 ug	<b>\$475</b>
	FITC	<b>101-040</b>	Jovi-1	120 tests	<b>\$475</b>
	PE	<b>101-050</b>	Jovi-1	120 tests	<b>\$575</b>
	APC	<b>101-060</b>	Jovi-1	120 tests	<b>\$575</b>
	Pur/PF	<b>101-820</b>	Jovi-1	100 ug	<b>\$325</b>
<b>anti-human TCR V beta 3</b>	Pur WA	<b>102-020</b>	Jovi-3	100 ug	<b>\$250</b>
Clone: Jovi-3	Biotin	<b>102-030</b>	Jovi-3	100 ug	<b>\$350</b>
	FITC	<b>102-040</b>	Jovi-3	120 tests	<b>\$350</b>
	PE	<b>102-050</b>	Jovi-3	120 tests	<b>\$450</b>
	Pur/PF	<b>102-820</b>	Jovi-3	100 ug	<b>\$250</b>
<b>anti-human TIGIT</b>	Pur WA	<b>340-020</b>	ANCTG6	100 ug	<b>\$235</b>
Clone: ANCTG6	Biotin	<b>340-030</b>	ANCTG6	100 ug	<b>\$325</b>
	PE	<b>340-050</b>	ANCTG6	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>340-820</b>	ANCTG6	100 ug	<b>\$235</b>



<b>anti-human TNF alpha</b> Clone: J1D9	Pur WA	<b>398-020</b>	J1D9	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>398-030</b>	J1D9	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>398-040</b>	J1D9	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>398-050</b>	J1D9	120 tests	<b>\$300</b>

### **anti-Mouse Antibodies**

	<b>Form</b>	<b>Catalog #</b>	<b>Clone</b>	<b>Size</b>	<b>\$ U.S.</b>
<b>anti-mouse CD3</b> Clone: 145-2C11	Pur WA	<b>703-020</b>	145-2C11	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>703-030</b>	145-2C11	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>703-040</b>	145-2C11	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>703-050</b>	145-2C11	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>703-060</b>	145-2C11	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>703-820</b>	145-2C11	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-mouse CD4</b> Clone: GK1.5	Pur WA	<b>704-020</b>	GK1.5	100 ug	<b>\$200</b>
	Biotin	<b>704-030</b>	GK1.5	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>704-040</b>	GK1.5	120 tests	<b>\$235</b>
	PE	<b>704-050</b>	GK1.5	120 tests	<b>\$300</b>
	APC	<b>704-060</b>	GK1.5	120 tests	<b>\$350</b>
	PE-Cy7	<b>704-070</b>	GK1.5	120 tests	<b>\$350</b>
	Pur PF	<b>704-820</b>	GK1.5	100 ug	<b>\$200</b>
	<b>anti-mouse CD8 alpha</b> Clone: 53-6	Pur WA	<b>260-020</b>	53-6	100 ug
Biotin		<b>260-030</b>	53-6	100 ug	<b>\$235</b>
FITC		<b>260-040</b>	53-6	120 tests	<b>\$235</b>
PE		<b>260-050</b>	53-6	120 tests	<b>\$300</b>
APC		<b>260-060</b>	53-6	120 tests	<b>\$350</b>
PE-Cy7		<b>260-070</b>	53-6	120 tests	<b>\$350</b>
Pur PF		<b>260-820</b>	53-6	100 ug	<b>\$200</b>
<b>anti-mouse CD45R(B220)</b> Clone: RA3-3A1/6.1		Pur WA	<b>720-020</b>	RA3-3A1/6.1	100 ug
	Biotin	<b>720-030</b>	RA3-3A1/6.1	100 ug	<b>\$235</b>
	FITC	<b>720-040</b>	RA3-3A1/6.1	120 tests	<b>\$235</b>
	Pur PF	<b>720-820</b>	RA3-3A1/6.1	100 ug	<b>\$200</b>

### **Human Recombinant Proteins**

	<b>Form</b>	<b>Catalog #</b>	<b>Clone</b>	<b>Size</b>	<b>\$ U.S.</b>
<b>Recombinant hCD24-mulg</b>	Pur WA	<b>559-020</b>		25 ug	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>559-820</b>		25 ug	<b>\$350</b>
<b>Recombinant hCD27-mulg</b>	Pur WA	<b>543-020</b>		25 ug	<b>\$350</b>
	Biotin	<b>543-030</b>		25 ug	<b>\$425</b>
	Pur/PF	<b>543-820</b>		25 ug	<b>\$350</b>
<b>Recombinant hCD28-mulg</b>	Pur WA	<b>508-020</b>		25 ug	<b>\$350</b>
	Biotin	<b>508-030</b>		25 ug	<b>\$425</b>
	Pur/PF	<b>508-820</b>		25 ug	<b>\$350</b>
<b>Recombinant hCD40-mulg</b>	Pur WA	<b>504-020</b>		25 ug	<b>\$375</b>
	Biotin	<b>504-030</b>		25 ug	<b>\$450</b>
	PE	<b>504-050</b>		50 tests	<b>\$675</b>
	APC	<b>504-060</b>		50 tests	<b>\$675</b>
	Pur/PF	<b>504-820</b>		25 ug	<b>\$375</b>



Recombinant hCD54-mulg	Pur WA	514-020	25 ug	\$350
	Biotin	514-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD56(trn)-mulg	Pur/PF	514-820	25 ug	\$350
	Pur WA	522-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD70-muCD8	Pur/PF	522-820	25 ug	\$350
	Pur WA	537-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD80-mulg	Biotin	537-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	537-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD86-mulg	Pur WA	510-020	25 ug	\$350
	Biotin	510-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD86(P2)-mulg	Pur/PF	510-820	25 ug	\$350
	Pur WA	509-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD86(var)-mulg	Biotin	509-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	509-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD95(Fas)-hulg	Pur WA	579-020	25 ug	\$350
	Biotin	579-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD123(IL-3R $\alpha$ )-hulg	Pur/PF	579-820	25 ug	\$350
	Pur WA	589-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD127-mulg	Pur/PF	589-820	25 ug	\$350
	Pur WA	506-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD134(OX40)-mulg	Biotin	506-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	506-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD137(4-1BB)-hulg	Pur WA	545-020	25 ug	\$350
	Biotin	545-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD137L-muCD8	Pur/PF	545-820	25 ug	\$350
	Pur WA	539-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	Pur/PF	539-820	25 ug	\$350
	Pur WA	513-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD155(PVR)-mulg	Biotin	513-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	513-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	Pur WA	502-020	25 ug	\$350
	Biotin	502-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	FITC	502-040	50 tests	\$425
	PE	502-050	50 tests	\$600
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	Pur/PF	502-820	25 ug	\$350
	Pur WA	503-020	25 ug	\$350
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	Biotin	503-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	503-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	Pur WA	501-020	25 ug	\$375
	Biotin	501-030	25 ug	\$450
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	FITC	501-040	50 tests	\$450
	PE	501-050	50 tests	\$675
Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg	APC	501-060	50 tests	\$675
	Pur/PF	501-820	25 ug	\$375
Recombinant hCD154-muCD8	Pur WA	505-020	25 ug	\$350
	Biotin	505-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD154-muCD8	PE	505-050	50 tests	\$600
	Pur/PF	505-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD155(PVR)-mulg	Pur WA	555-020	25 ug	\$350
	Biotin	555-030	25 ug	\$425
Recombinant hCD155(PVR)-mulg	Pur/PF	555-820	25 ug	\$350

Recombinant hCD244(2B4)-muCD8	Pur WA	544-020	25 ug	\$350
	Biotin	544-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	544-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD252(OX40L)-muCD8	Pur WA	512-020	25 ug	\$350
	Biotin	512-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	512-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD257(BAFF)(trn)-muCD8	Pur WA	525-020	25 ug	\$350
	Biotin	525-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	525-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD268(BAFFR)-mulg	Pur WA	524-020	25 ug	\$350
	Biotin	524-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	524-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD269(BCMA)-mulg	Pur WA	519-020	25 ug	\$350
	Biotin	519-030	25 ug	\$475
	Pur/PF	519-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD270(HVEM)-mulg	Pur WA	531-020	25 ug	\$350
	Biotin	531-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	531-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD271(NGFR)-mulg	Pur WA	527-020	25 ug	\$350
	Biotin	527-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	527-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD272(BTLA)-mulg	Pur WA	542-020	25 ug	\$350
	Pur/PF	542-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD273(B7-DC)-mulg	Pur WA	573-020	25 ug	\$350
	Biotin	573-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	573-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD274 (B7-H1)-mulg	Pur WA	541-020	25 ug	\$350
	Biotin	541-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	541-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD275(B7-H2)-mulg	Pur WA	575-020	25 ug	\$350
	Biotin	575-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	575-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD278(ICOS)-mulg	Pur WA	517-020	25 ug	\$350
	Biotin	517-030	25 ug	\$475
	PE	517-050	50 tests	\$600
	Pur/PF	517-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD279(PD-1)-mulg	Pur WA	549-020	25 ug	\$350
	Biotin	549-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	549-820	25 ug	\$350
Recombinant hCD304-mulg	Pur WA	557-020	25 ug	\$350
	Pur/PF	557-820	25 ug	\$350
Recombinant hDR3-mulg	Pur WA	528-020	25 ug	\$350
	Biotin	528-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	528-820	25 ug	\$350
Recombinant hLTbetaR-mulg	Pur WA	536-020	25 ug	\$350
	Biotin	536-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	536-820	25 ug	\$350
Recombinant hTIGIT-mulg	Pur WA	556-020	25 ug	\$350
	Pur/PF	556-030	25 ug	\$425
	Pur/PF	556-820	25 ug	\$350

<b>2nd step detection reagents</b>	<b>Form</b>	<b>Catalog #</b>	<b>Clone</b>	<b>Size</b>	<b>\$ U.S.</b>
<b>Goat anti-Mouse IgG/IgM</b>	FITC	<b>232-010</b>		0.5 ml	<b>\$150</b>
	FITC	<b>232-011</b>		1 ml	<b>\$235</b>
	Biotin	<b>234-010</b>		0.5 ml	<b>\$150</b>
	Biotin	<b>234-011</b>		1 ml	<b>\$235</b>
<b>anti-poly His</b>	Pur WA	<b>801-020</b>		100 ug	<b>\$210</b>
	HRP	<b>801-990</b>		100 ug	<b>\$415</b>
<b>Streptavidin</b>	PE	<b>253-050</b>		120 tests	<b>\$150</b>
	FITC	<b>254-040</b>		120 tests	<b>\$150</b>

<b>Immunoglobulin Isotype Controls</b>	<b>Form</b>	<b>Catalog #</b>	<b>Clone</b>	<b>Size</b>	<b>\$ U.S.</b>	
<b>Human IgG1k</b>	Pur WA	<b>295-010</b>		100 ug	<b>\$275</b>	
	Biotin	<b>295-030</b>		100 ug	<b>\$275</b>	
	FITC	<b>295-040</b>		100 ug	<b>\$275</b>	
	PE	<b>295-050</b>		100 ug	<b>\$275</b>	
	APC	<b>295-060</b>		100 ug	<b>\$300</b>	
	Pur/PF	<b>295-810</b>		100 ug	<b>\$275</b>	
<b>Mouse IgG1</b>	Pur WA	<b>278-010</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$150</b>	
	Biotin	<b>278-030</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$200</b>	
	FITC	<b>278-040</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$200</b>	
	PE	<b>278-050</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$235</b>	
	APC	<b>278-060</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$350</b>	
	F(ab') <sub>2</sub>	<b>278-520</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$450</b>	
	Fab-Biotin	<b>278-530</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$500</b>	
	Fab	<b>278-580</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$450</b>	
	Pur/PF	<b>278-810</b>	MOPC31C	100 ug	<b>\$150</b>	
	<b>Mouse IgG2a</b>	Pur WA	<b>281-010</b>	RPC5	100 ug	<b>\$150</b>
Biotin		<b>281-030</b>	RPC5	100 ug	<b>\$200</b>	
FITC		<b>281-040</b>	RPC5	100 ug	<b>\$200</b>	
PE		<b>281-050</b>	RPC5	100 ug	<b>\$235</b>	
APC		<b>281-060</b>	RPC5	100 ug	<b>\$350</b>	
F(ab') <sub>2</sub>		<b>281-520</b>	RPC5	100 ug	<b>\$450</b>	
Fab		<b>281-580</b>	RPC5	100 ug	<b>\$450</b>	
Pur/PF		<b>281-810</b>	RPC5	100 ug	<b>\$150</b>	
<b>Mouse IgG2b</b>		Pur WA	<b>284-010</b>	BPC4	100 ug	<b>\$150</b>
		Biotin	<b>284-030</b>	BPC4	100 ug	<b>\$200</b>
	FITC	<b>284-040</b>	BPC4	100 ug	<b>\$200</b>	
	PE	<b>284-050</b>	BPC4	100 ug	<b>\$235</b>	
	APC	<b>284-060</b>	BPC4	100 ug	<b>\$350</b>	
	Pur/PF	<b>284-810</b>	BPC4	100 ug	<b>\$150</b>	
	<b>Mouse IgG3</b>	Pur WA	<b>287-010</b>	SIPC3385	100 ug	<b>\$150</b>
Biotin		<b>287-030</b>	SIPC3385	100 ug	<b>\$200</b>	
FITC		<b>287-040</b>	SIPC3385	100 ug	<b>\$200</b>	
PE		<b>287-050</b>	SIPC3385	100 ug	<b>\$235</b>	
Pur/PF		<b>287-810</b>	SIPC3385	100 ug	<b>\$150</b>	



<b>Mouse IgM</b>	Pur WA	<b>290-010</b>	TEPC183	100 ug	<b>\$150</b>
	Biotin	<b>290-030</b>	TEPC183	100 ug	<b>\$200</b>
	FITC	<b>290-040</b>	TEPC183	100 ug	<b>\$200</b>
	Pur/PF	<b>290-810</b>	TEPC183	100 ug	<b>\$150</b>
<b>Recombinant muIgFc (Control Protein)</b>	Pur WA	<b>581-020</b>		25 ug	<b>\$350</b>
	Biotin	<b>581-030</b>		25 ug	<b>\$350</b>
	Pur/PF	<b>581-820</b>		25 ug	<b>\$350</b>

#### Form Key

Pur WA: Purified with Antibiotic

Pur/PF: Purified Preservative-free

Biotin: Biotin conjugate

FITC: Fluorescein conjugate

R-PE: Phycoerythrin conjugate

F(ab')<sub>2</sub>: Fab dimer (Preservative-free)

Fab: Fab monomer (Preservative-free)

APC: Allophycocyanin conjugate

PE-Cy7: Phycoerythrin-Cy tandem dye conjugate











































